

P R I J A V A
na Javni konkursa za imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

Ime (očevo ime) prezime: _____

Adresa stanovanja: _____

Kontak telefon i mail: _____

Prijavljujem se na Javni konkurs za imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije“ BiH, u broju od 13.03.2026. godine, dnevnom listu „Dnevni avaz“ dana 14.03.2026. godine, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo <http://mz.ks.gov.ba> dana 13.03.2026. godine

O sebi dajem slijedeće podatke:

Rođen/a godine u općina
diplomirao/lagodine, na
zaposlen/a u od godine,
na radnom mjestu sa godina
radnog staža na poslovima svog stručnog zvanja.

Uz Prijavu prilažem slijedeće dokumente:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

Podnosilac prijave
